



Broj: 617/14

Datum: 19.12.2014. godine

## SENAT UNIVERZITETA

Na osnovu člana 64. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine SBK/KSB, broj: 4/13) i člana 298. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora Univerziteta u Travniku, na sjednici održanoj 19.12.2014. godine donosi

### **ODLUKU**

#### ***o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Travniku (br. 454/14)***

#### **Član 1.**

U članu 8. stav (1) se mijenja i glasi: „Univerzitet organizira i izvodi studije na službenim jezicima konstitutivnih naroda u BiH. Univerzitet može organizovati i izvoditi studije, odnosno pojedine dijelove studija, kao i izradu i odbranu završnog i magistarskog rada, te doktorske disertacije, na stranom jeziku, uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog Ministarstva.“

#### **Član 2.**

Dodaje se član 8a.

#### **(Način provjere i dokaz poznavanja jezika u postupku upisa na studije)**

- (1) Za strane državljane, koji podnesu zahtjev za upis na studijski program Univerziteta koji se realizira na službenim jezicima konstitutivnih naroda u BiH, a ne dolaze sa govornog područja B/H/S jezika, provodi se postupak provjere poznavanja jezika konstitutivnih naroda u BiH.
- (2) Postupak provjere poznavanja jezika konstitutivnih naroda u BiH provodi komisija od tri člana koju čine nastavnici ili saradnici, koji imaju izbor u nastavničko ili saradničko zvanje za oblast jezika i književnosti, a zaposleni su na Univerzitetu ili se angažuju kao vanjski saradnici.
- (3) Komisiju od tri člana koju čine nastavnici ili saradnici imenuje Naučno – nastavno vijeće fakulteta.
- (4) Zadatak Komisije je da na osnovu pismenog i usmenog testiranja utvrdi da li kandidat poznaje ili ne poznaje jezik i o tome sačini zapisnik sa navodom kandidat „**poznaje**“ ili kandidat „**ne poznaje**“ jezik za praćenje nastave.
- (5) Iz postupka provjere poznavanja jezika izuzimaju se kandidati koji prilikom podnošenja zahtjeva za upis dostave dokaz o poznavanju jezika konstitutivnih naroda u BiH. Pod dokazom u smislu prethodnog navoda ovog stava smatra se:
  - a) certifikat, uvjerenje ili potvrda o poznavanju jezika konstitutivnih naroda u BiH, izdato od registrovane ustanove, agencije, centra ili škole za učenje jezika.
  - b) svjedočanstvo, odnosno diploma o završenom stepenu obrazovanja na jednom od jezika tri konstitutivna naroda u BiH.
- (6) Za kandidate koji podnesu zahtjev za upis na studijski program Univerziteta koji se realizira na stranom jeziku, koji nije u službenoj upotrebi u BiH a ni u državi iz koje kandidat dolazi, vrši se postupak provjere poznavanja stranog jezika analogno odredbama iz prethodnih stavova ovog člana.



### Član 3.

Dodaje se član 8b.

#### (Način provjere i dokaz poznavanja jezika za nastavnike i saradnike)

- (1) Za nastavnike i saradnike strane državljanke, koji zasnivaju radni odnos ili se angažuju kao vanjski saradnici na Univerzitet, na realizaciji nastavnog procesa za studijski program koji se realizira na jezicima konstitutivnih naroda u BiH, a ne dolaze sa govornog područja B/H/S jezika provodi se postupak provjere poznavanja jezika konstitutivnih naroda u BiH.
- (2) Postupak provjere poznavanja jezika konstitutivnih naroda u BiH, provodi komisija od tri člana koju čine nastavnici koji imaju izbor u nastavničko zvanje za oblast jezika i književnosti, a zaposleni su na Univerzitetu ili se angažuju kao vanjski saradnici.
- (3) Komisiju od tri člana koju čine nastavnici ili saradnici imenuje Senat.
- (4) Zadatak Komisije je da na osnovu predhodno pismenog i usmenog testiranja utvrdi da li kandidat poznaje ili ne poznaje jezik i o tome sačini zapisnik sa navodom kandidat „**poznaje**“ ili kandidat „**ne poznaje**“ jezik za realizaciju nastavnih aktivnosti.
- (5) Nastavnici i saradnici strani državljanke koji dostave dokaz o poznavanju jezika konstitutivnih naroda u BiH, izuzimaju se iz postupka provjere poznavanja jezika. Pod dokazom u smislu prethodnog navoda ovog stava smatra se:
  - a) certifikat, uvjerenje ili potvrda o poznavanju jezika konstitutivnih naroda u BiH, izdato od registrovane ustanove, agencije, centra ili škole za učenje jezika.
  - b) svjedočanstvo, odnosno diploma o završenom stepenu obrazovanja na jeziku konstitutivnih naroda u BiH.
- (6) Za nastavnike i saradnike, koji zasnivaju radni odnos ili se angažuju kao vanjski saradnici na Univerzitet, na realizaciji nastavnog procesa za studijski program na stranom jeziku koji nije u službenoj upotrebi u BiH, a nije ni u službenoj upotrebi u državi iz koje nastavnik odnosno saradnik dolazi, vrši se postupak provjere poznavanja jezika analogno odredbama iz prethodnih stavova ovog člana.

### Član 4.

U članu 18. dodaju se djetnosti

„68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

72.20 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama”

### Član 5.

U članu 54. dodaje se stav (7) i glasi „Bliže odredbe o radu i načinu donošenja odluka Upravnog odbora sadrži, shodno zakonu i ovom Statutu, Poslovnik o radu, kojeg donosi Upravni odbor.”

### Član 6.

U članu 55. tačka e) brišu se riječi „sva 3 (tri) ciklusa, sa svih organizacionih jedinica”

### Član 7.

U članu 61. dodaje se stav (8) i glasi „Bliže odredbe o radu i načinu donošenja odluka Senata utvrđuju se Poslovnikom o radu.”



### Član 8.

Član 90. stav (2) se mijenja i glasi „Predstavnici studenata se biraju na vrijeme od jedne (1) godine i mogu se ponovo birati, te su po mogućnosti raspoređeni po ciklusima studija koji se organizuju na fakultetu.

### Član 9.

U članu 99. briše se stav (2).

### Član 10.

U članu 100. stav (1) iza riječi redovnog profesora briše se zarez i dodaje se riječ „ili” te se dalje u nastavku rečenice brišu riječi „ili docenta”.

### Član 11.

U članu 101. stav (1) briše se tačka d)

### Član 12.

U članu 118. dodaje se stav (3) i glasi „Bliže odredbe o radu i načinu donošenja odluka NNVa sadrži Poslovnik o radu.”

### Član 13.

U članu 137. riječi „koje svojom odlukom odobrava” mijenjaju se sa riječju „donosi”.

### Član 14.

U članu 221. stav (1) iza riječi „studenata” dodaje se riječ „Univerziteta”.

### Član 15.

U član 225. dodaje se stav (3) i glasi „Studentskim parlamentom Univerziteta predsjedava predsjednik parlamenta.”

Dodaje se stav (4) i glasi „Bliže odredbe o načinu rada i organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta i fakulteta uređuju se Poslovnikom koji donosi Studentski parlament Univerziteta.”

### Član 16.

Član 226. stav (1) se mijenja i glasi „Predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta su izabrani ukoliko su dobili većinu glasova od strane prisutnih članova Studentskog parlamenta Univerziteta i to na način da se tri studenta sa najvećim brojem glasova imenuju kao predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta. Predstavnik koji je osvojio najveći broj glasova se istovremeno imenuje za predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta.



Član stav (2) se mijenja i glasi „Izabrani predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta stiču pravo na učestvovanje u Senatu Univerziteta.”

#### Član 17.

Član 227. stav (1) se mijenja i glasi „Studentski pravobranioac u sjedištu Univerziteta je izabran ukoliko je dobio većinu glasova od strane prisutnih članova Studentskog parlamenta Univerziteta.

#### Član 18.

Naslov člana 228. se mijenja i glasi „(Učešće zamjenika studentskog predstavnika u tijelima Univerziteta)”

Član 228. stav (1) se mijenja i glasi „Studentski pravobranioac Univerziteta može učestvovati kao zamjenik studentskih predstavnika u tijelima Univerziteta isključivo uslijed opravdane spriječenosti izabranih predstavnika, a što obavezno dokumentuju prije učešća u tijelima Univerziteta potpisanom pisanom izjavom zamijenjenog predstavnika.”

Član 228. stav (2) se mijenja i glasi „Izuzetno suprotno stavu 1. ovog člana Studentski pravobranioac Univerziteta ne mora imati potpisanu pisanu izjavu zamijenjenog predstavnika ukoliko se na osnovu njegovog ponašanja može zaključiti da ne želi više obnašati funkciju predstavnika studenta i ne prisustvuje više od dva puta na sjednicama tijela Univerziteta.”

#### Član 19.

Član 231. stav (3) se mijenja i glasi „ Status predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta odnosno fakulteta prestaje:

- a) istekom mandata
- b) prestankom statusa studenta
- c) prijevremenim razrješenjem
- d) ostavkom

#### Član 20.

U članu 233. dodaje se stav (4) i glasi „Univerzitet/fakultet dodjeljuje sredstva za rad Studentskom parlamentu Univerziteta/fakulteta koja se vode na računu Univerziteta odnosno fakulteta. Studentski parlament Univerziteta/fakulteta autonomno raspolaže dodijeljenim sredstvima u skladu sa Poslovníkom Studentskog parlamenta.

REKTOR

\_\_\_\_\_  
prof. dr. Rasim Dacić

- organizacionim jedinicama  
- a/a